

Start and Improve Your Business Training Survey

Boitsebiso

Lumela 'M'e/ Ntate. Lebitso la ka ke Tumisang Ntlaloe. Ke moithuti Univesiting ea Witwatersrand Gauteng, boemong ba Masters lithutong tsa Meralo ea tsoelopele (MSc Development Planning). Ke ntse ke etsa boithuto ka thupelo ea Start Improve Your Business (SIYB) e le karolo ea mosebetsi oa sekolo oo ke lebeletsoeng ho fana ka tlaleho ho ona. Na nka botsa lipotso tse fokolang ka thupelo ea SIYB? Re tla nka metsotso e ka bang mashome a mabeli feela.

Kea leboha ka ho ntumella ho buisana le uena. Ke u netefaletsa hore puisano ena e tla ba pakeng tsa rona re le babeli, le hore u ka itokolla ha u utloa eka lipotso tsena ha li u khotsofatse.

Ke kopa joale ho botsa lipotso tse fokolang ka uena

Karolo ea 1

Lintlha ka uena

1. (a) U ka ba lilemong life?

10-15_____

15-20_____

20-25_____

25-30_____

30-35_____

(b) U kene likolo life?

Ha kea ea sekolong hoo hang_____

Ho fihlela sehlopheng sa 7_____

Ho fihlela foromong ea 3_____

Ho fihlela foromong ea 5_____

Ho fihlela sekolong sa mosebetsi oa matsoho_____

Ho fihlela University_____

Ho fihlela kolecheng _____

ho hong (hlakisa)? _____

Kea leboha. Joale ke tlo u botsa ka khoebo ea hao.

Karolo ea bobeli

2. (a) khoebo ea hao kea mofuta ofe?

Ke e fanang ka lits'ebeletso_____

Kea ho rekisa_____

Kea ho etsa thepa_____

Ke e amanang le temo_____

Kea mofuta o mong o fapaneng (hlakisa) _____

(b) U sebeletsa hokae?

Lapeng_____

Seterateng_____

Sebakeng se fapaneng le tsena (hlakisa) _____

(c) Ke eng e ileng ea etsa hore u qale khoebo e?

Ke ne ke sa sebetse_____

Ke ne ke sebetsa feela ke hloka ho eketsa chelete e kenang_____

Ke e jele lefa_____

ke ile ka fumana chelete eaba kea e qala_____

ke bone ho sena motho e mong ea nang le khoebo e ts'oanang le ena_____

ke e fuoe_____

ke lebaka le fapaneng le a? (hlakisa) _____

(d) U etsa bo bokae ka khoeli?

Ka tlaase ho M 500_____

501-1000_____

1001-1500_____

1501-2000_____

2001-3000_____

Ka holimo ho M 3000_____

(e) u na le mangolo a u lumellang ho tsamaisa khoebo e?

E _____

Che_____

(f)Ho na le batho ba u sebeletsang?

E _____ ea ho (g)

Che_____

(g) haeba ho joalo ba bakae? _____

Ke ngoan'eno_____

E mong oa batsoali_____

E mongo a ba lelapa_____

motsoalle_____

ke motho ea fapanang le ba (hlakisa) Other _____

(h) U ka re u ile ua kopana le mathata ha u qala khoebo e ?

E _____ ea ho (i). Che _____

- (i) Haeba ho joalo, ke mathata a neng a ka amahanngoa le lintlha tse latelang?

Ho fumana litokomane tsa khoebo_____

Chelete ea ho qala khoebo_____

Ho fumana sets'a sa khoebo_____

Ho hloka hlahla hoa litsebo tsa tsamaiso ea khoebo_____

Muso o nka nako e telele ho araba kopo ea ka_____

Tlhokahalo ea metsi_____

Tlhokahalo ea motlakase_____

ke ntlha e fapaneng le tse? (hlakisa)_____

Kea leboha, ke kopa joale re bue ka tsa thupelo ea SIYB.

Karolo ea boraro

3. U kene thupelo ea SIYB nakong efe? When did you attend the SIYB training?

ho tloha _____ / _____ (khoeli/selemo) ho ea ho _____ / _____
(khoeli/selemo)

4. (a) Ho na le litsebo tse ncha tse amanang le tsamaiso ea khoebo tseo u ithutileng tsona thupelong ea SIYB?

E _____

Che _____

(b) haeba li teng ke life?

Tsamaiso ea khoebo Business management_____

Ho ngola meralo ea khoebo Business plan development_____

Ho boloka libuka tsa khoebo Record keeping_____

Ho na le tse ling (hlakisa) _____

(c) Ha u nahana litsebo tsee li tsoela khoebo ea hao molemo ka tsela efe?

(d) chelete eo u e fumants'itsoeng qetellong ea thupelo eona e u tsoetse molemo ofe khoebong ea hao ?

e nthusitse ho qala khoebo ea ka_____

e nthusitse ho ntlafatsa khoebo ea ka_____

e entse molemo o fapaneng (hlakisa) _____

Likarabo tseo u seng u fane ka tsona ho fihlela mona li bile bohlokoa haholo. Ke kopa joale ho u botsa ka khoebo ea hao kamorao ho hore thupelo ea SIYB e fele.

Karolo ea bone

5. (a). khoebo ea hao e ntse e sebetsa?

E _____ Ea ho 6. a).

Che _____

(b) E emisitse ho sebetsa hoban'eng?

6. (a) Na ho bile le liphetofo khoebong ea hao khoeling tse 'maloa tse fetileng?

E _____ ea ho (b)

Che _____

(b) haeba li bile teng li ka amana le lintlha tse latelang?

i. Ke hirile le batho ba bang _____ (ea ho c.)

ii. Ke nts'itse batho ba bang _____ (ea ho d.)

iii. Chelete e kenang e eketsehile _____

iv. Chelete e kenang e fokotsehile _____

v. Lits'ebeletso li eketsehile _____ (ea ho e.)

vi. E koetsoe _____ (ea ho f.)

vii. Ke fumane sets'a se secha? _____ (ea ho g.)

viii. Ke se ke kenyelitsoe metsi _____

viii. Ke kentse motlakase _____

ix. Ke fumane inthanete _____

x. Ke fumane litokomane _____ (ea ho h.)

xi. Ho na le tse ling (Hlalosa) _____ (ea ho j.)

(c) Haeba ke i, u hirile batho ba bakae? _____

(d) Haeba ke ii, u nts'itse batho bakae? _____

(e) Haeba ke v, ke lits'ebeletso li feng tse ncha tseo e li etsang? _____

(f) Haeba vi, e koetsoe hobaneng? _____

(g) Haeba ke vii, sets'a see se seng se hokae?

Mohahong o kahar'a toropo _____

seterateng _____

sets'eng se etselitsoeng khoebo _____

(h) haeba ke x, litokomane tsee ke life?

Laesense ea khoebo _____

Lipampiri tsa 'muso _____

Lipampiri tsa ngoliso ea khoebo _____

Ke mofuta o mong o fapaneng le tse boletsoeng? (hlakisa)

(i) Litokomane tsee u li fumane kae?

Ofising ea 'muso _____

Ofising ea lekhlotla la mathomo_____

Ho tsoa ho ba lelapa leno _____

Nq'e 'ngoe (hlakisa) _____

(j) if your business has undergone another change apart from the ones listed above, can you specify what type of change this is?

7. (a) U lumela hore litokomane tsee lia u thusa ka khoebo ea hao?

E _____

Che _____

(b) hobane'ng ha u re lia u thusa kapa hoban'eng ha u re ha li u thuse?

8. (a) ho na le batho kappa mafapha a sebetsanang le tsa khoebo; ao e ka bang SIYB e le hokahantse le ona?

E _____

Che_____ (ea ho (c))

(b) If yes, what kind of an organisation or person is this?

Bank_____

Lekala la 'muso_____

Mokhatlo oa 'muso _____

Mokhatlo oa khoebo_____

Rakhoebo/mmakhoebo ea its'ebetsang _____

ho hong (hlakisa) _____

(c) ha ho se joalo, u hopola hore ho ipapisa le motho kapa lekala le joalo ho ka thusa?

E_____

Che_____

(d) haeba ho joalo, u hoopla hore kopano ee e ka tsoela khoebo ea hao molemo joang?

Kea leboha, pele re qetela ke kopa feela ho u botsa ka lits'ebeletso tse ling tseo e ka bang ua li fumana tse ka bang molemo khoebong ea hao.

Karolo ea bohloano

(a) tefello

i. Mokoloto o monyenyanane_____

ii. Tefello e hlahang bakeng tse ling_____

~~iii.~~ tsela tse ling tsa tefello (hlakisa) _____

(b) likhokahanyo le sebaka

- i. Fono-fono____
- ii. motlakase_____
- iii. metsi_____
- iv. sets'a sa hao_____
- v. koloi ea hao_____
- vi. marang-rang a computer_____
- vii. tse ling (hlakisa) _____

(c) lithupelo

- i. Lits'ebeletso tsa boelets'i ntlheng tsa khoebo_____
- ii. Lithupelo holim'a molao o amang likhoebo kahare ho naha

- iii. Lithupelo holim'a tthaloso ea mathata a ka bang teng melaong
ea thupelo_____
- iv. tse ling (hlakisa) _____

(d) Papatso ea khoebo

- i. Liponts'o tsa khoebisano_____
- ii. Liponts'o tsa lihlahisoa_____

iii. Lipatlisiso tsa maikutlo a bareki_____

iv. tse ling (hlakisa) _____

Kea leboha ka nako ea hao, u bile le thuso e kholo haholo!

